



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MEPUTSO

TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2014 MPHATO WA 2 MMETSE: SEPEDI MOLEKO

MEPUTSO: 30

NAKO: IRI E 1

PROFENSE _____

SELETE _____

SEDIKO _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (mohl. 2A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

LETŠATŠI LA MATSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Moleko wo o na le matlakala a 12 re sa bale letlakala la ka ntle.

Ditaelo go morutiši:

1. Balela barutwana potšišo ye nngwe le ye nngwe ka boiketlo ka lentšu la go kwagala.
2. Balela barutwana potšišo gabedi mola ba lebeletše seo o se balago dipukwaneng tša bona.
3. Efa barutwana sebaka sa go ngwala dikarabo ka bobona dikgobeng tše di filwego.
4. Mešongwana ka moka e swanetše go bontšhwa letlakaleng la tlhahlobo e se go letlakaleng la ka thoko.
5. Ge ba feditše tšwela pele go bala potšišo ye e latelago.
6. Dira ka tsela yeo go fihla potšišong ya mafelelo.
7. Tšhomišo ya khalukhuleitha ga ya dumelelwa.
8. Moleko o na le meputso ye 30.
9. Nako ye e beilwego go araba moleko wo ke metsotso ye 60.
10. Dira mohlala le barutwana.

Mohlala

Šoma palo ye: $36 + 25$. Karabo ka go šomiša dipalohlogo ke $36 + 25 = 61$

Karabo ka go šomiša mokgwa wa go **goba** "hlahlamolla."

$$\begin{array}{l} 36 + 25 \\ = 30 + 6 + 20 + 5 \\ = 30 + 20 + 6 + 5 \\ = 50 + 11 \\ = 61 \end{array} \quad \text{goba} \quad \begin{array}{l} 6 + 5 = 11 \\ \underline{30 + 20 = 50} \\ \underline{36 + 25 = 61} \end{array}$$


Karabo ka go šomiša mokgwa wa go **goba** "hlakanya o tšwelapele."

$$36 + 20 \longrightarrow 56 + 5 \longrightarrow 61$$

Ga se wa dumelelwa go šomiša mokgwa wa go hlakantšha ka go ya fase.

Moleko o thoma letlakaleng le lelatelago.


1. Feleletša paterone ka go thala sebopego se tee fela.



2. Feleletša:


	Nomoro	Leinapalo
2.1		Lekgolo masometshela senyane
2.2	72	

3. Malafatša/khalara pedi hlanong ya sebopego se se filwego.



4. Ngwala boleng bja dijiti ye e thaletšwego go nomoro 47.

5. Thala sebopego se tee sa nkgokolo.



6. Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.

Leswao la maleba go $63 \text{ — } 12 = 51$ ke ...


A +

B =

C ÷

D –

7. Thala mothalo o tee wa go ripa ka bogare (semetiri).




8. Ngwala dinomoro tše di filwego go tloga go ye nnyane go ya go ye kgolo.

139, 152, 78, 93, 125, 171

_____, _____, _____, _____, _____, _____

9. Araba 9.1 le 9.2.

9.1 Seripagare sa 48 = _____.



9.2 $\frac{3}{4}$ gabedi = _____.




10. Nyalantšha seswantšho le lentšu la maleba.



11. Tlatšha ka "ke e nnyane go", "ke e kgolo go" goba "e lekana le" gore palofoko e be ye e nepagetšego.




158 _____ 158.

12. Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.
Nako mo go sešupanako ke ...



- A seripagare go tšwa go iri ya boselela.
- B kotara go tšwa go iri ya boraro.
- C seripagare go tšwa go iri ya boraro.
- D kotara go tšwa go iri ya boselela.


13. Lebelela seswantšho sa ka f'ase gomme o arabe potšišo.

		
tlou	tšhukudu	katse

Ke phoofolo efe ye bof'efo? _____.


14. Feleletša dinomorofoko go 14.1 le 14.2.

14.1



_____ x _____ = _____

14.2



___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ = _____


15. Feleletša pateronepalo go 15.1 le 15.2.

15.1 _____; _____; _____; 12; 9; 6; 3


15.2 44; 48; 52; 56; _____; _____; _____

16. Feleletša palofoko.

$$34 + \underline{\quad} = 75$$



17. Go na le dihlopha tše 12 ka phapošing. Sehlopha se sengwe le se sengwe se na le bana ba bane. Ke bana ba ba kae ka phapošing?




Go na le bana ba _____ ka phapošing.

18. Feleletša:


	Ke na le	Ka reka ka	Tšhentšhi ya ka ke
18.1	R35	R15	
18.2		35c	15c

19. Abela basetsana ba 5 malepola a 25 a bontšhitšwego mo seswantšhong se ka go lekana. Feleletša lefoko la ka f ase.




























Mosetsana yo mongwe le yo mongwe o hwetša malepola a _____.

20. Go nyakega dikomiki tša go tšala tše nne, go tlatša ketlela e tee ka meetse. Go nyakega dikomiki tše kae go tlatša diketlela tše pedi?



Diketlela tše pedi di tlatšwa ke dikomiki tše _____.

2l. Šomiša piktokerafo go feleletša mafoko a ka fase.

Tšhate ya boemo b ja boso ya Julae							
Palo ya matšatši	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
		Maru	Letšatši	Magadima	Pula	Lehlwa	Moya

2l.1 Pula e nele matšatši a _____ ka Julae.

2l.2 Go bile le matšatši a _____ a moya go feta matšatši a magadima.

PALOMOKA: 30